

JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU HERCEG NOVI“

PIB 02818426

ŽIRO RAČUN 510-46945-49.

Broj: 213.

Herceg Novi: 04.06.2021.godine

Na osnovu člana 3 Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju ili oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite („Službeni list CG“, br. 038/18, 076/19, 016/21), člana 10. Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici i člana 27 Statuta JU Dnevni centar za djecu i omladnu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, radi obezbeđivanja kvalitetne usluge Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, direktor/upravni odbor donosi:

PROCEDURU O POSTUPANJU PO PRITUŽBAMA KORISNIKA

Svrha procedure
Svrha procedure jeste da omogući zaštitu prava i interesa djece korisnika usluge dnevnog centra i usluge savjetovanja u svim situacijama kad korisnik dijete ili njegov roditelj/staratelj nije zadovoljan načinom i sadržajem pružanja usluge.

Područje primjene

Procedura se primjenjuje radi zaštite prava korisnika i odnosi se na postupak koji korisnicima/roditeljima korisnika omogućava da izraze svoje nezadovoljstvo uslugom i zahtijevaju izmjenu postupaka i procedura pružaoca usluge. Procedura o pritužbama mora biti dostupna korisnicima i objašnena na mjestu dostupnom svim korisnicima i zaposlenima.

Definicije i osnovni pojmovi

Bezbjedno fizičko okruženje – za potrebe ove procedure bezbjedno fizičko okruženje odnosi se na prilagođenost prostora standardima dostupnosti za osobe s invaliditetom, osiguranje bezbjednih instalacija, opreme i neposrednog fizičkog okruženja u prostoru/lokaciji gdje se odvijaju aktivnosti, raspored i vrstu namještaja i druge osnovne opreme i postupke korišćenja potencijalno rizične opreme i materijala od strane korisnika.

Neprilagodeno ponašanje je socijalno neprihvatljivo ponašanje koje lako može eskalirati od početnih blažih vidova agresivnog i autoagresivnog ponašanja do ponašanja takvog intenziteta, učestalosti i trajanja koje ugrožava fizičku bezbjednost osobe ili drugih i dovodi ih u opasnost od povrede.

Pritužba je zakonski oblik reagovanja korisnika ili njegovih roditelja/staratelja na kvalitet pružanja usluge, što obuhvata pritužbu na sadžaj i način rada i odnos zaposlenih prema korisniku, kad korisnik ili roditelj/staratelj nije zadovoljan kvalitetom pružene usluge.

Podnosič pritužbe je osoba koja podnosi pritužbu. Podnosič pritužbe može biti:

- dijete korisnik usluge
- roditelj/staratelj korisnika
- organ starateljstva
- značajna osoba za dijete/korisnika
- dijete i roditelj/staratelj dijeteta koje se nalazi na listi čekanja.

Ovlašćenja i odgovornosti

Za primjenu procedure neophodno je definisati ovlašćenja i odgovornosti, i nivoje odgovornosti za određenu aktivnost tokom obezbeđivanja uslova za bezbjednost korisnika.

Ovlašćenja i odgovornosti zaposlenih – stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika, dati su u odgovarajućim aktima pružaoca usluge.

Nivoi odgovornosti u smislu obezbeđenja poštovanja procedure su sljedeći:

Primarna odgovornost (O) ili odgovornost odlučivanja i obezbeđivanja realizacije aktivnosti. Ovu odgovornost ima zapošljeni kome je dodijeljen proces ili aktivnost.

Sekundarna odgovornost (S) ili odgovornost za učestvovanje u aktivnosti i procesu. Imaju je članovi koji realizuju dodijeljenu aktivnost ili proces.

Informativna odgovornost (I) imaju rukovodioci na višoj hjerarhijskoj ljestvici od one kojoj je dodijeljena aktivnost ili proces, a koji treba da prate realizaciju aktivnosti ili procesa.

Legenda oznaka za tabelu odgovornosti

Legenda oznaka za tabelu odgovornosti sadrži oznake nivoa odgovornosti i pozicije zaposlenih kod pružaoca usluge

O – primarna odgovornost/odlučivanje

S – sekundarna odgovornost/učestvovanje

I – informativna odgovornost

D – direktor

RT – rukovodilac stručnog tima

OD – stručni radnik zadužen za rad s konkretnim dijetetom – odgovorni stručni radnik za dijete

OG – stručni radnik zadužen za grupu

S – stručni radnik

SS – stručni saradnik

SM – medicinska sestra saradnik

SF – fizioterapeut saradnik

SN – njegovateljica saradnik

V – vozač

DO – domar

OS – osoba odgovorna za određeni posao na osnovu akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji

R – roditelj/staratelj

UO – upravni odbor

NL – neovlašćena osoba, neovlašćeno lice

SR – stručni radnik

A – administracija

P – podnositelj pritužbe

Veze s drugim dokumentima pružaoca usluge

1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
2. Program rada pružaoca usluge
3. Godišnji plan rada pružaoca usluge
4. Stručna uputstva
5. Procedura o primjeni neophodnih mjera u cilju sprječavnja korisnika od samopovrednja, povredivanja i nanošenja materijalne štete
6. Procedura o nadzoru pri obavljanju dnevnih aktivnosti, ulasku i izlasku korisnika.

OPIS PROCEDURE

Procedura definije osnovne postupke kojima se omogućava ostvarivanje prava korisnika na reagovanje ukoliko korisnik ili njegov roditelj/staratelj nijesu zadovoljni kvalitetom pružene usluge. Procedura definije postupak podnošenja pritužbe i rokove za rješavanje po pritužbi i postupak podnošenja pritužbe drugostepenom organu ovlašćenom za postupanje po pritužbama korisnika, odnosno njegovih roditelja/staratelja.

Područje primjene: podnošenje i odlučivanje po pritužbi

Redoslijed aktivnosti	Opis aktivnosti			Nivo odgovornosti
	O	S	I	
Aktivnost	Pozicija			
1.	Pružalač usluge dužan je da dijete i roditelja/staratelja, i za dijete značajne osobe prilikom uvođenja u korišćenje usluge informiše o pravu na pritužbu i o postupku ostvarivanja prava, i o potreboj dokumentaciji.	RT	/	D
2.	Procedura za ostvarivanje prava na pritužbu, sačinjena tako da korisnik i roditelj/staratelj mogu da je razumiju, istaknuta je na vidnom mjestu i zaštićena od oštećenja.	RT	SR	D
3.	Roditelj/staratelj dijeteta i dijete imaju pravo da podnesu pritužbu usmenim putem ili u pisanoj formi.	R	/	D
5.	Podnošenje pritužbe u usmenoj formi	NL	RT	D
4/1	Pritužba usmenim putem podnosi se stručnom radniku pružaoca usluge ili ovlašćenom licu pružaoca usluge.	SR	A	RT
4/2	Stručni radnik koji je primio prijavu sačinjava službenu bilješku o primljenoj prijavi, u skladu sa sadržajem prijave koja bi se podnijela u pisanoj formi, u toku dana kad je prijavu primio i dostavlja je administrativnoj službi na zavodenje.			D
6.	Podnošenje pritužbe u pisanoj formi	P	A	RT
6/1	Podnositelj pritužbe, pritužbu u pisanoj formi može podnijeti u vidu pisanog podneska ili putem elektronske pošte, ili upisom u knjigu utisaka pružaoca usluge.			D

	6/2	Podnositac pritužbe, pritužbu u pisanoj formi.	P	A	RT
6/3		Kada je pritužba upisana u knjizi utisaka pružaoca usluge, rukovodilac stručnog tima dužan je da na osnovu zapisa sačini službenu bilješku analogno postupku po usmenoj prijavi.	RT	A	RT
7.		Postupak nakon prijema pritužbe, odnosno zavodenja pritužbe			D
7/1		Administrativni radnik zadužen za rukovanje poštom zavedenu prijavu prosledjuje odgovornoj osobi pružaoca usluge ili drugoj osobi koju je odgovorna osoba ovlastila za prijem pritužbi.	A	/	D
7/2		Osoba odgovorna za postupanje po pritužbi razmatra navode u pritužbi i prikuplja potrebne informacije o situaciji na koju se pritužba odnosi.	D	RT	D
7/3		Osoba odgovorna za postupanje po pritužbi razmatra navode u pritužbi i prikuplja potrebne informacije o situaciji na koju se pritužba odnosi i obavlja razgovore sa zaposlenim na koga se pritužba odnosi (ako je pritužba usmjerena na konkretnog zaposlenog) i drugim relevantnim stručnjacima u vezi sa sadžajem pritužbe.	D	RT	UO
7/4		Odgovorna osoba donosi odluku po pritužbi u skladu sa zakonskim propisima, koja se sačinjava u pisanoj formi.	D		UO
7/5		Odluka mora biti obrazložena, a ukoliko se usvaja, u pritužbi se moraju nавести mјere koje će pružalač usluge preduzeti radi oticanja propusta na koje pritužba ukazuje i disciplinske mјere prema zaposlenim usled čijeg propusta je pružena neadekvatna usluga.	D	RT	UO
8.		Drugostepeni postupak po podnijetoj pritužbi			
8/1		U roku od osam dana od prijema odluke po podnijetoj prijavi podnositac pritužbe može, ako je nezadovoljan odlukom, podnijeti žalbu organu džavne uprave, odnosno lokalne samouprave/ nadležnom za poslove socijalne zaštite.	P	A	D RT

Dragica Kosić



PREDSEDJEDNIK UPRAWNOG ODBORA
Tamara S. Vujović